



Essential Plan a Wɔabo no Mua

HENA NA ƐWɔ HO AKOANYA?

NNIPA BI A WɔWɔ HO KWAN YƐ:

- Wɔn a wɔtete New York State
- Odu Essential Plan sikasɛm ho ahwehwɛde ho
- Nnipa a wɔnam mmra kwan so a wɔwɔ U.S ɔman no mu.
- Mfe 19 kosi 64
- Nnipa a wɔnni akoanya sɛ wɔ bɛ dɔm Medicaid anaa Child Health Plus
- Onni hokwan wɔ mfaso a n'adwumawura anaa ɔfoforo de ma mu

NY State of Health di ɔman mmara ahorow so, na enyɛ nyiyim esiane abusuakuw a obi fi mu, kola, ɔman a ofi, ne som, ne bobeeasu, mfe a wadi, sɛ waware anaa ɔnwaree, sɛ wɔakye no pɛn, nipaduam yebea ahorow, sraadi a wadi pɛn, afie ayayade ho ne/anaa yɛ a woyɛ bi tua ka.

DEƐN NA ƐHWƐ SO?

- Banbo ayarehwɛ a ɛka biaara nnim
- I Ayarehwɛ a ɔyarefo da ayaresabea ho
- Ayarehwɛ a ɔyarefo nna ayaresabea ho
- Apemfo ne mmofra a wɔawo wɔawo wɔn foforo ayarehwɛ
- ɔhwɛ wɔ tebea a egye ntɛmpɛ mu
- Mogya mu nhwehwɛmu mfonintwa adwuma ne honam nnhwehwɛmu mfonintwa adwuma
- Nduro a ɔɔkota twerew ma
- Som a wɔde ma nnipa a wɔn ara tu anamon ma wɔn apɔwmuden asan egyina yie ne wɔn a wɔpɛ sɛ wɔsua apɔwmuden ho asetena pa
- Adwene mu apɔwmudensɛm ne adurofa ho nɛmnsɛm hwɛbea.
- Som a wɔde ma nnipadua mu yieyɛ ne yareɛ koankoro ho mmoa a wɔde ma

FRE YƐN Wɔ:

nystateofhealth.ny.gov | 1-855-355-5777 anaa TTY 1-800-662-1220

ESSENTIAL PLAN NO BO YE SEN?

AKATUA: Ye hwe wo akatua so de hwe se bosome biara nnipa baako betua \$20 anaa \$0 .

EKA NKYEKYEMU: *WUNTUA HWEE nso ka ho.* Nnea edidisoo yi ye nhwesoo a Essential Plan nyehyee aye de kyekye eka ahodoɔ no bi.

EKA NKYEKYEMU EMA APƆWMUDEN AYAREHWE ASOEƐ	Sika a wonya no afe no mu: se esua sen \$12,490-\$18,735	Sika a wonya no afe no mu: \$18,736-\$24,980
Bosome Akatua	\$0	\$20
Sika a ye be te no afi n'awieye	Hwee	Hwee
Banbo ayarehwe	Akatua biaara nni	Akatua biaara nni mu
Dokota nsrahwe a edi kan	\$0	\$15
Dokota obenfo Nsrahwe	\$0	\$25
Yarefoɔ a wogyɛ won to ayaresabea ho	\$0	\$150
Suban apɔwmuden ayarehwe a wɔngye no nto ho nsra	\$0	\$15
Suban ho apɔwmuden Yarehwe Nsrahwe wo Ayarehwebea ho	\$0	\$150
Edan a wohwe obi wo mu wo tebea a egye ntɛmpɛ mu	\$0	\$75
Nhwe a wɔde ma anim-anim yi ara	\$0	\$25
Nipadua mu ahooɔden akwankyerɛ ne n'anamontuo, Kasa mu akwankyerɛ ne n'anamontuo, Edwumaye mu akwankyerɛ ne n'anamontuo	\$0	\$15

EKA NKYEKYEMU DE MA NDURO A DOKOTA KYWERƐW MA	Sika a wonya no afe no mu: Esua sen \$12,490-\$18,735*	Sika a wonya no afe no mu: \$18,736-\$24,980
Nduro a wɔmmɔɔ ho ban mmara kwan so:	\$1	\$6
Nduro pa a agye din a amanfoɔ pɛ	\$3	\$15
Nduro pa a agye din nanso amanfoɔ ntae mpe	\$3	\$30

*\$0 ma won a won akatua a ennuru \$12,490.

EKA NKYEKYEE DE MA ESE HO BANBO NE ADEHU SO MFASO	Sika a wonya no afe ni mu: Esua sen \$12,490-\$18,735	Sika a wonya no afe ni mu: \$18,736-\$24,980
Ese ho banbo ne Adehu	\$0 (won a wo dɔm a won sika a wonya no esua) Wo be tumi etua bi aka ho ato (won a wo dɔm a won sika sem wo soro kakraa)	Wo be tumi etua bi aka ho ato